

stoji da zadatke koji stoje pred njim u vezi sa novim smjerom za geodiju izvršimo na najbolji način za naše zajedničko dobro.

Stoga svi mi zajedno upućujemo i naše najbolje želje novoupisani m studentima geodetskog studija da u što kraćem roku završe svoje obaveze na Fakultetu i uključe se u vrlo obimne zadatke koji ih u privredi očekuju, a mi ćemo im u tom zadatku pomoći

Živjeli!

Poslije dekana direktor Republičke geodetske uprave Ing. Vladimir Lukić podnio je prigodan referat koji se daje u cijelosti.

Drugarice i drugovi - dragi gosti -

Dozvolite mi da u ovom svečanom trenutku konstatujem da je višegodišnja težnja geodetskih stručnjaka Bosne i Hercegovine danas evo, ispunjena.

Odlukom Skupštine SR Bosne i Hercegovine od 4. septembra 1973. godine osnovan je Geodetski smjer na Gradjevinskom fakultetu u Sarajevu. Time su otvoreni novi vidici geodetskoj struci, a mnogim mladim ljudima pružena prilika da na visokoškolskim ustanovama izmedju ostalih mogu izabrati i geodetski poziv.

Otvaranje studija geodezije je nesumnjivo značajno za razvoj visokog školstva u našoj Republici, ali za razvoj geodetske nauke i prakse u Bosni i Hercegovini ono ima istorijski značaj i predstavlja krupan doprinos napretku geodetske struke u Jugoslaviji uopšte.

Prva generacija budućih diplomiranih inženjera geodezije počinje studij u školskoj godini kada se navršava 50 godina od početka prvog školovanja geodetskog kadra - geometara u Bosni i Hercegovini. Iako školovanje geodetskih kadrova srednje stručne spreme u našoj Republici ima pedesetogodišnju tradiciju, ono je doživjelo svoj puni razvoj tek po oslobođenju zemlje. Pri Srednjoj tehničkoj školi u Sarajevu



osnovan je 1945.godine Geodetski odsjek , a 1948.godine osnovana je Geodetska tehnička škola kao samostalna ustanova.

U proteklom periodu Geodetska tehnička škola je više puta mijenjala sistem školovanja , ali u profilu odškolovanih kadrova nije bilo znatnijih izmjena.

Škola od marta 1972.godine radi u okviru Gradjevinsko-geodetskog školskog centra. Ova najstarija geodetska obrazovna institucija od oslobođenja do danas dala je oko 1500 geometara od kojih mnogi rade širom Jugo slavije. Ove generacije geometara obavljale su često i najsloženije geodetske poslove , jer je inženjerskog kadra u Bosni i Hercegovini bilo veoma malo.

Prekretnicu u razvoju geodetskog školstva u Bosni i Hercegovini čini osnivanje Više geodetske škole u Sarajevu 1960.godine. Već tada je bilo predloga da se umjesto više osnuje visoka škola. Medutim , prepreka ovome predlogu bila je uglavnom nedostatak nastavnog kadra.

Osnivanjem Više geodetske škole u Sarajevu popunjena je znatna praznina u obrazovanju geodetskog kadra u Republici. Za protekli period na Školi je do danas diplomiralo 327 studenata , od kojih su mnogi zauzeli odgovorna radna mjesta. Medutim , osnivanjem geodetskog smjera na Gradjevinskom fakultetu , prestala je potreba za daljim postojanjem Više geodetske škole , pa je donesen Zakon o ukidanju te škole i ona prestaje sa radom krajem septembra 1974.godine.

Prvi premjer teritorije Bosne i Hercegovine izvršila je Austrougarska izmedju 1880. i 1884.godine. Ovaj premjer je inače slabe tačnosti , bez visinske predstave terena , sa veoma ograničenom upotrebnom vrijednosti. I ovakav premjer je slabo održavan izmedju dva rata.

Oslobodjenje zemlje je našu Republiku zateklo bez geodetskih kadrova , a stari austrijski premjer u ratnom pustošenju je uništen za više od je dne trećine teritorije. Znači , trebalo je krenuti od početka. I pored vanrednih napora učinjenih u proteklom periodu na obrazovanju kadrova , na ovladavanju savremenom tehnologijom , na nabavci skupe moderne opreme , na izvršenju premjera , postojeće stanje nije zadovoljavajuće i ne može udovoljiti rastućim potrebama.

Bosna i Hercegovina ima danas izvršen novi premjer na površini od 32% teritorije , na 48% teritorije postoji stari austrougarski premjer , dok za 20% teritorije Republike nema geodetskih planova.

Karta razmjere 1:5000 ili 1:10.000 izradjena je na površini 18% teritorije Bosne i Hercegovine. Karata sitnije razmjere 1:25000, 1:50000, 1:100000 i drugih specijalnih karata takođe nemamo. Zapravo, i danas koristimo stare karte od kojih su neke zastarjele i malo upotrebljive.



Za vrijeme svečane sjednice

Veoma obimni poslovi predstoje i na održavanju premjera, katastra zemljišta i državne karte, a oni iz dana u dan postaju sve obimniji i složeniji.

Takođe postoje velike potrebe za geodetskim radovima u oblasti privrede tzv. poslovi inženjerske ili primjenjene geodezije, koji su naročiti prisutni u oblasti gradjevinarstva, rudarstva, poljoprivrede, šumarstva, vodoprivrede, elektroprivrede i dr. U ovim i drugim oblastima geodetski radovi su veoma obimni u pripremnim fazama projektovanja, raznim studijama, samom projektovanju, prenosu projekata na teren, kontroli izgradjenih objekata itd.

Pored toga naša Republika ne raspolaže dokumentacijom o prostoru, koja bi zadovoljila širi broj savremenih potreba u oblasti planiranja, prostornog uredjenja, razjašnjavanju odnosa koji nastaju njegovim korišćenjem, te će se ovom poslu morati pristupiti tako reći sutra. Prošle nedelje Skupština SRBiH je usvojila Zakon o katastru komunalnih uredjaja kojim se daje veliki doprinos inventarizaciji prostora. Izvršenje toga Zakona postavlja pred geodetske stručnjake obimne zadatke.

Ustavne promjene donijele su pomjeranje nadležnosti od federacije ka Republici , odnosno opštini što će tražiti veću stručnost zaposlenih geodetskih stručnjaka i u Republici i u opštini.

Razvoj nauke i tehnike neminovno dovodi do izmjene metoda rada , postojeće tehnologije , a samim tim i uvodjenje savremene opreme. Sve ovo zahtjeva i nove poglede na naučno-istraživački rad na polju geodezije.

Iz ovog kratkog pregleda stanja i potreba evidentno je da pred geodetskim stručnjacima Bosne i Hercegovine stoje brojni i složeni zadaci. Medutim, ako se ima u vidu da je geodetska operativa u Republici nekompletna , sa slabom kvalifikacionom strukturu , te da se poslovi na premjeru i izradi katastra zemljišta izvode vlastitim kapacitetima sa svega 70% , onda je jasno da je zadatak geodetskih stručnjaka složeniji i obimniji nego što na prvi pogled izgleda.

Imajući sve ovo u vidu , koncem 1970.godine , prilikom razmatranja perspektivnog plana razvoja geodetske struke , Savez geodetskih inženjera i geometara Bosne i Hercegovine stao je na stanovište da je prije svega nužno sagledati stanje kadrova u Republici , naročito kadrova visoke školske spreme.

Tom prilikom , predloženo je Republičkoj geodetskoj upravi da razmotriovo pi tanje. Republička geodetska uprava je formirala stručnu komisiju sa zadatkom da prouči stanje i potrebe za kadrom , a naročito za kadrom visoke spreme , te da razmotri mogućnost obrazovanja tog kadra u Bosni i Hercegovini. U tu svrhu na području cijele Republike provedena je anketa o broju geodetskog kadra , potrebama , kvalifikacionoj strukturi i drugom.

Prikupljeni podaci , pored ostalog , nedvosmisленo su ukazali da Bosna i Hercegovina nema dovoljno geodetskog kadra , naročito kadra visoke spreme i da je kvalifikaciona struktura vrlo nepovoljna. Naime , anketa je pokazala da od ukupnog broja na srednju spremu otpada 76% , višu 17% , a visoku svega 7%. Od toga u organima uprave radi 38% kadra , u geodetskim radnim organizacijama 22% , u drugim radnim organizacijama (projektantskim , građevinskim , rudarskim , elektroprivredi i dr.) 37% i u obrazovnim ustanovama 3% kadra .

Nedostatak kadra visoke spreme uslovio je naše zaostajanje i isključivi je razlog zbog koga nam je operativa u Republici nekompletna , bez kartografije , reprodukcije , šire primjene elektronike i dr. Uzgred da napomenemo da je aerofotogrametrijska metoda u našoj zemlji dobila svoju šиру primjenu prvo u Bosni i Hercegovini , ali u daljnoj razradi ove metode i njenoj primjeni u drugim granama postigli smo veoma skromne rezultate.

Smatram potrebnim naglasiti da su se naše procjene o potrebi kadra , koje smo pravili prije dvije tri godine , već danas pokazale nepotpune u toliko što znatno brže rastu potrebe za kadrom visoke spreme nego što smo mogli pretpostaviti . Nadalje , da se podsjetimo da smo , nedavno tvrdili da imamo dovoljno kadra srednje stručne spreme , a i on je već deficiran.

Poslije sagledavanja svih ovih činjenica došlo se do jedinstvenog zaključka da treba čim prije pristupiti školovanju geodetskih kadrova visoke spreme u Bosni i Hercegovini i da je to gotovo jedini put obezbjedjenja stalnog priliva kadrova ovog profila . U prilog ovakvom opredjeljenju išlo je i to što je naša Republika u ranijim godinama stipendirala znatan broj studenata na geodetskim fakultetima u drugim republikama , ali adekvatno tim naporima nije dobila geodetski kadar , niti su se mogli riješiti postojeći problemi .

Komisija je izradila predlog za obrazovanje visokostručnog geodetskog kadra u SRBiH u kojem je pored ostalog predloženo da se geodetski studij otvari u Sarajevu i to na Gradjevinskom fakultetu . Za ovo rješenje , pored ostalih , uticali su stručni i ekonomski razlozi .



Gosti i predstavnici geodetskih fakulteta

Predlog komisije je dostavljen na mišljenje stručnim udruženjima , geodetskim organizacijama i organima , školama i nekim fakultetima . Od svih širom Republike dobijena je puna podrška i zahtjev da se odmah pristupi realizaciji Predloga .

Nakon toga , ovaj Predlog Republička geodetska uprava je dostavila Izvršnom vijeću Skupštine SRBiH , koje je poslije njegovog razmatranja donijelo i konkretnе zaključke.

Kolektiv Gradjevinskog fakulteta je podržao ovaj Predlog i juna mjeseca ove godine donio je Odluku da se na tom Fakultetu osnuje geodetski smjer i time dao krupan doprinos dalnjem razvoju geodetske struke.

Drugarice i drugovi ,

Imam prijatnu dužnost da se ispred svih geodetskih stručnjaka Bosne i Hercegovine najtoplje zahvalim Skupštini SRBiH , njenom Izvršnom vijeću , Republičkom sekretarijatu za obrazovanje i kulturu , društveno-političkim organizacijama , udruženjima i pojedincima koji su doprinijeli otvaranju studija geodezije na Gradjevinskom fakultetu. Posebnu zahvalnost dugujemo kolektivu Gradjevinskog fakulteta , te i ovom prilikom želimo da kažemo da smo se pri opredjeljenju za Gradjevinski fakultet rukovodili ne samo ranije pomenutim stručnim i ekonomskim razlozima , već smo i te kako imali u vidu visoki nivo nastave na tom Fakultetu , kao i renome Gradjevinskog fakulteta u Bosni i Hercegovini i Jugoslaviji.

Drugovi predstavnici geodetskih fakulteta , studij geodezije u Sarajevu je tek počeo i na svom putu razvoja i afirmacije naići će na mnoge poteškoće na koje su vaši fakulteti nailazili prije 25 , odnosno 50 godina. Medju prvim poteškoćama pojaviće se nedostatak nastavnog kadra , stručne i udžbeničke literature , opreme i dr. Zbog toga molimo vaše kolektive da nam pruže potrebnu pomoć .

Takodje molimo geodetske i druge radne organizacije , republičke i pokrajinske geodetske uprave da nam pomognu na ovom veoma korisnom poslu koji je od značaja ne samo za Bosnu i Hercegovinu već i za čitavu Jugoslaviju.

Dugarice i drugovi , nastavnici i studenti , studij geodezije počinje u godini kada Savez komunista uz punu podršku progresivnih nastavnika i studenata , te društveno-političkih organa i organizacija , ulazi u odlučnu bitku za reformu visokoškolskog obrazovanja. Danas visoko školstvo BiH pravi krupan korak u svom razvoju i čini ogromne napore na tome da nastavno-naučna djelatnost postane integralni dio udruženog rada. Dosledno sprovođenje reforme je prilika da Gradjevinski fakultet još jednom potvrdi svoj visokostručni i društveno-politički renome , a za Geodetski smjer to je moćućnost da se na najbolji način zahvali društvenoj zajednici na ukazanom razumijevanju za potrebe geodetske nauke i prakse.

Na kraju nastavnicima i studentima Geodetskog smjera želim mnogo uspeha u daljem radu.